

121.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-104/3

Podgorica, 23.1.2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 Устава Црне Горе и Амандмана IV став 1 на Устав Црне Горе, Скупштина Црне Горе 27. saziva, на Четвртој сједници Другог редовног (јесењег) засиједања у 2020. години, дана 29. децембра 2020. године, донијела је, а на сједници Првог ванредног засиједања у 2021. години, дана 20. јануара 2021. године, поновно изгласала

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДИ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ
ИЛИ УВЈЕРЕЊА И ПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА**

Члан 1

У Закону о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница („Службени лист ЦГ“, број 74/19) у члану 6 став 1 мијења се и гласи:

„Вјерска заједница је добровољно, непрофитно удружење лица исте вјероисповијести која, јавно или приватно, сами или у заједници са другима, испољавају своју вјеру вршењем вјерских обреда, проповједима, молитвом или обичајима.“

Послије става 1 додаје се нови став који гласи:

„Вјерска заједница има своје вјерско учење, аутономна вјерска правила, вјерску организацију и вјерске органе.“

Досадашњи став 2 постаје став 3.

Члан 2

У члану 7 став 3 алинеја 2 мијења се и гласи:

„- избору свог вјерског поглавара, именовању и овлашћењима својих вјерских службеника и другог вјерског особља;“.

Члан 3

Члан 12 мијења се и гласи:

„У случајевима премјештања, изношења из државе или отуђења добара која представљају културну баштину Црне Горе, а на којима право својине има вјерска заједница, примјењују се одредбе закона којим се уређује заштита културних добара.“

Члан 4

Члан 17 мијења се и гласи:

„Надзор над примјеном овог закона врши орган државне управе надлежан за послове правосуђа (у даљем тексту: Министарство).“

Члан 5

Чл. 18 до 21 мијењају се и гласе:

„Члан 18

Вјерска заједница која је у складу са овим законом уписана у Јединствену евиденцију вјерских заједница (у даљем тексту: Јединствена евиденција) као евидентирана или као регистрована вјерска заједница има својство правног лица.

Јединствену евиденцију чине:

- књига евидентираних вјерских заједница у коју се уписују постојеће вјерске заједнице (у даљем тексту: Књига евидентираних вјерских заједница), и
- књига регистрованих вјерских заједница у коју се уписују новоосноване вјерске заједнице (у даљем тексту: Књига регистрованих вјерских заједница).

Књигу евидентираних вјерских заједница и Књигу регистрованих вјерских заједница чине базе података и збирке докумената.

Садржај и начин вођења Јединствене евиденције, као јавне евиденције, прописује Министарство.

Члан 19

Вјерска заједница, односно дио вјерске заједнице чији је вјерски центар у иностранству слободно одлучује о томе да ли ће захтијевати упис у Јединствену евиденцију.

Вјерска заједница, односно дио вјерске заједнице чији је вјерски центар у иностранству, која није уписана у Јединствену евиденцију дужна је да дјелује у оквиру јединственог правног поретка Црне Горе.

Члан 20

Вјерска заједница може бити уписана у Књигу регистрованих вјерских заједница ако има најмање три пунољетна вјерника који су црногорски држављани и имају пребивалиште у Црној Гори или држављани друге државе или лица без држављанства који имају одобрен стални боравак у Црној Гори, у складу са законом.

Члан 21

Захтјев за упис вјерске заједнице у Књигу регистрованих вјерских заједница, подноси лице овлашћено за заступање вјерске заједнице.

Захтјев из става 1 овог члана садржи:

1) назив вјерске заједнице који се мора разликовати од назива других вјерских заједница у мјери која омогућава да се избјегне забуна или грешка у идентификацији због сличности са називом друге регистроване или евидентиране вјерске заједнице;

2) сједиште и адресу вјерске заједнице у Црној Гори.

Уз захтјев из става 1 овог члана, прилажу се:

- одлука о оснивању са подацима о лицима из члана 20 овог закона (лично име, докази о држављанству и пребивалишту, односно сталном боравку за странца), са њиховим својеручним потписима;

- подаци о лицу овлашћеном за заступање вјерске заједнице (лично име, докази о држављанству и пребивалишту, односно сталном боравку за странца), са његовим својеручним потписом.

У случају да више вјерских заједница тврди да имају право на коришћење истог или сличног назива, односно да више лица тврди да су овлашћена да заступају вјерску

заједницу или да вјерска заједница оспорава овлашћење одређеном лицу да је заступа, Министарство о томе одлучује у складу са законом којим се уређује управни поступак.“

Члан 6

У члану 22 став 1 мијења се и гласи:

„Ако захтјев за упис у Књигу регистрованих вјерских заједница није поднијет у складу са чланом 21 овог закона, Министарство ће одбити да изврши упис вјерске заједнице.“

Члан 7

Чл. 23 и 24 мијењају се и гласе:

„Члан 23

Организациони дио вјерске заједнице који дјелује у Црној Гори, чији је вјерски центар у иностранству, који до сада није био пријављен, односно регистрован код надлежног органа државне управе у Црној Гори, уз захтјев из члана 21 овог закона, прилаже и одлуку надлежног органа те вјерске заједнице за упис у Књигу регистрованих вјерских заједница.

Члан 24

У Књигу евидентираних вјерских заједница уписују се постојеће вјерске заједнице које су правни субјективитет стекле по ранијим прописима, односно чији је правни субјективитет препознат и признат од стране државних органа у правном систему и које су дјеловале као правна лица.

Пријаву за упис у Књигу евидентираних вјерских заједница подноси овлашћено лице вјерске заједнице.

Пријава из става 2 овог члана садржи назив, сједиште и адресу вјерске заједнице, као и податке о лицу овлашћеном за заступање вјерске заједнице, са његовим својеручним потписом.“

Члан 8

У члану 25 став 3 брише се.

Члан 9

Чл. 26 и 27 мијењају се и гласе:

„Члан 26

Министарство, у року од 30 дана од дана пријема уредног захтјева и потребне документације из члана 21 овог закона, након што утврди да су испуњени услови прописани овим законом за упис новоосноване вјерске заједнице у Књигу регистрованих вјерских заједница доноси рјешење о упису и врши упис у Књигу регистрованих вјерских заједница.

Министарство, у року од 15 дана од дана пријема уредне пријаве из члана 24 став 2 овог закона врши упис у Књигу евидентираних вјерских заједница и издаје увјерење о упису.

Члан 27

Вјерска заједница обавјештава Министарство о свакој промјени података из чл. 21 и 24 овог закона, у року од 30 дана од настанка промјене.

Упис промјена врши се у складу са одредбама овог закона о евидентирању и регистрацији вјерске заједнице.

У Јединствену евиденцију се могу уписати, поред вјерских заједница, и њихови организациони дјелови, на захтјев вјерске заједнице, као и заједнице вјерских заједница, под условима и на начин прописан овим законом.“

Члан 10

У члану 30 став 1 мијења се и гласи:

„Вјерској заједници може се одбити упис у Јединствену евиденцију или забранити дјеловање ако:

1) подстиче расну, националну, вјерску или другу дискриминацију и насиље или распирује или подстиче расну, националну, вјерску или другу мржњу, нетрпељивост, раздор или прогон или на други начин грубо угрожава или вријеђа људско достојанство;

2) су сврха, циљеви и начин њеног вјерског дјеловања засновани на насиљу или користе насиље којим се угрожава живот, здравље или друга права и слободе грађана.“

Члан 11

У члану 31 став 1 и члану 33 ст. 1 и 2 ријечи: „Регистар или Евиденцију“ у различитом падежу замјењују се ријечима: „Јединствену евиденцију“ у одговарајућем падежу.

Члан 12

У члану 34 став 1 мијења се и гласи:

„О имовини вјерске заједнице брисане из Јединствене евиденције, након измирења дугова, одлучује се на начин одређен актима вјерске заједнице.“

Члан 13

У члану 35 став 1 последије ријечи „задужбина,“ додаје се ријеч „вакуфа,“.

Члан 14

Члан 36 мијења се и гласи:

„Контролу законитости намјенског трошења средстава вјерске заједнице из државног буџета и буџета локалне самоуправе врше надлежни органи, у складу са законом.“

Члан 15

У члану 37 став 2 тачка се брише и додају ријечи: „и вјерског образовања.“.

Послије става 2 додаје се нови став који гласи:

„Спорови који могу настати из имовинских односа између вјерских заједница, с једне, и државе, локалне самоуправе, као и физичких и правних лица, с друге стране, рјешаваће се пред редовним судовима опште надлежности у складу са правилима парничног поступка.“

Члан 16

Члан 38 брише се.

Члан 17

У члану 49 последије става 1 додаје се нови став који гласи:

„Вјерници, односно лица у органима, односно установама из чл. 47 и 48 овог закона и става 1 овог члана, којима се исхрана обезбјеђује у тим органима, односно установама имају право на избор хране у складу са вјерским учењима или увјерењима.“

Члан 18

Послије члана 60 додају се три нова члана који гласе:

„Члан 60а

Подзаконски акти за спровођење овог закона ускладиће се са овим законом, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 60б

Уговори које је Влада закључила са вјерским заједницама производе правно дејство и последије ступања на снагу овог закона.

Члан 60в

Јединствена евиденција ће се успоставити у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.

У року из става 1 овог члана Министарство ће преузети документацију из Регистра вјерских заједница, односно Евиденције вјерских заједница који су вођени до дана ступања на снагу овог закона у Књигу регистрованих вјерских заједница, односно Књигу евидентираних вјерских заједница које чине Јединствену евиденцију.

Постојећа вјерска заједница из члана 24 став 1 овог закона може поднијети пријаву за упис у Књигу евидентираних вјерских заједница у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 19

Чл. 61, 62, 63 и 64 бришу се.

Члан 20

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе“.

Број: 23-3/20-8/12

ЕПА 87 XXVII

Подгорица, 20. јануар 2021. године

Скупштина Црне Горе 27. сазива

Предсједник,

Алекса Бечић, с.р.

122.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-107/3

Podgorica, 23.1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA**

Član 1

U Zakonu o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19) u članu 46 stav 1 tačka 3 riječi: „imenuje i razrješava” zamjenjuju se riječju „predlaže“.

Član 2

U članu 89 stav 4 riječi: „stav 1 tač. 8 i 9 i” brišu se.

Član 3

U članu 200 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
„(3) Bliže uslove iz stava 1 ovog člana propisuje Centralna banka.“

Član 4

U članu 202 poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:
„(9) Bliže kriterijume za odobravanja davanja podrške iz stava 1 ovog člana propisuje Centralna banka.“

Član 5

U članu 263 stav 1 riječi: „čl. 217, 247 i 248” zamjenjuju se riječima: „čl. 233, 260 i 261”.

Član 6

U članu 279 stav 1 poslije tačke 26 dodaju se dvije nove tačke koje glase:
„26a) sprovede mjere za obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog platnog prometa i usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje platni promet, uključujući i mjere zabrane raspolaganja sredstvima sa računa i mjere zabrane odobrenja ili zaduženja računa;
26b) privremeno prestane da pruža jednu ili više platnih usluga;”.

Član 7

U članu 320 stav 5 riječi: „člana 215“ zamjenjuju se riječima: „člana 327”.

Član 8

U članu 377 stav 1 riječi: „u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „do 30. aprila 2021. godine”.

U stavu 2 riječi: „u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2021. godine”.

Član 9

U članu 378 stav 3 riječi: „stav 5“ zamjenjuju se riječima: „stav 6”, a riječi: „do 30. novembra 2020. godine” zamjenjuju se riječima: „do 30. septembra 2021. godine”.

Član 10

U članu 382 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

Član 11

U članu 383 u tački 1 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

U tački 2 riječi: „2022. godini” zamjenjuju se riječima: „2023. godini”.

U tački 3 riječi: „2023. godini” zamjenjuju se riječima: „2024. godini”.

Član 12

U članu 384 u uvodnoj rečenici poslije riječi „do“ dodaje se riječ „kraja“.

U tački 1 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

U tački 2 riječi: „2022. godini” zamjenjuju se riječima: „2023. godini”.

U tački 3 riječi: „2023. godini” zamjenjuju se riječima: „2024. godini”.

Član 13

U članu 386 u uvodnoj rečenici riječi: „2023. godine” zamjenjuju se riječima: „2024. godine”.

U tački 1 riječi: „2021. godini” zamjenjuju se riječima: „2022. godini”.

U tački 2 riječi: „2022. godini” zamjenjuju se riječima: „2023. godini”.

U tački 3 riječi: „2023. godini” zamjenjuju se riječima: „2024. godini”.

Član 14

U članu 387 u uvodnoj rečenici riječi: „2023. godine” zamjenjuju se riječima: „2024. godine”.

U tački 1 riječi: „2021. godinu” zamjenjuju se riječima: „2022. godinu”.

U tački 2 riječi: „2022. godinu” zamjenjuju se riječima: „2023. godinu”.

U tački 3 riječi: „2023. godinu” zamjenjuju se riječima: „2024. godinu”.

Član 15

U članu 388 riječi: „2023. godine” zamjenjuju se riječima: „2024. godine”.

Član 16

U članu 389 riječi: „početka primjene” zamjenjuju se riječima: „stupanja na snagu”.

Član 17

U članu 393 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 09-1/20-5/7

EPA 89 XXVII

Podgorica, 20. januar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

123.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-106/3

Podgorica, 23. 1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

**ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA**

Član 1

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, br. 72/19) u članu 29 stav 3 riječi: „članom 93 stav 4 i članom 94 stav 1” zamjenjuju se riječima: „članom 94 stav 3 i članom 95 stav 1”.

Član 2

U članu 44 stav 4 riječi: „čl. 55 do 67“ zamjenjuju se riječima: „čl. 48 do 54“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Bliži način vrednovanja imovine i obaveza iz stava 1 ovog člana propisuje Centralna banka“.

Član 3

U članu 49 stav 3 tačka 2 riječ „redovnog“ zamjenjuje se riječju „osnovnog“.

Član 4

U članu 149 stav 1 riječi: „31. marta” zamjenjuju se riječima: „30. juna”.

Član 5

U članu 150 stav 7 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“, a riječi: „stava 4“ zamjenjuju se riječima: „stava 5“.

Član 6

U članu 158 riječi: „u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „do 30. aprila 2021. godine”.

Član 7

U članu 159 stav 1 riječi: „do 31. maja 2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 31. jula 2022. godine“.

U stavu 2 riječi: „do 31. maja 2030. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 31. jula 2031. godine“

U stavu 4 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 3“.

Član 8

U članu 163 u uvodnoj rečenici riječi: „2023. godine” zamjenjuju se riječima: „2024. godine”.

U tački 1 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine“.

U tački 2 riječi: „2022. godinu” zamjenjuju se riječima: „2023. godinu“.

U tački 3 riječi: „2023. godinu” zamjenjuju se riječima: „2024. godinu”.

Član 9

U članu 165 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 09-1/20-6/7

EPA 90 XXVII

Podgorica, 20. januar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

124.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-105/3

Podgorica, 23. 1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA

Član 1

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga („Službeni list CG”, br. 46/19 i 73/19) u članu 3 stav 1 tačka 1 poslije riječi „alfanumerički“ dodaju se riječi: „i grafički“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) **fiskalni servis** je servis koji koristi:

- obveznik fiskalizacije, radi razmjene podataka i informacija o fiskalnim računima sa Upravom;

- elektronski naplatni uređaj kod gotovinskog i kod bezgotovinskog plaćanja;”

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12) **gotovinski depozit** je novac za vraćanje kusura na početku korišćenja elektronskog naplatnog uređaja tokom radnog dana.”

Član 2

U članu 9 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- kalendarske godine u kojoj je račun izdat;”

U stavu 2 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- elektronskog naplatnog uređaja;”

Član 3

U članu 11 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Prije početka izdavanja fiskalnih računa, obvezniku fiskalizacije obezbijediće se testiranje korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnih računa i sprovođenje postupka fiskalizacije.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Obveznik fiskalizacije, proizvođač i lice odgovorno za održavanje programskog rješenja, dužni su da obezbijede funkcionalnost programskog rješenja iz stava 1 ovog člana.”

Stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 4

U članu 12 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Obveznik fiskalizacije je dužan da obavijesti Upravu na početku radnog dana, odnosno prije početka rada i izdavanja računa, o gotovinskom depozitu za svaki elektronski naplatni uređaj za taj dan.“

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 5

U članu 15 st. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Proizvođač, odnosno održavalac programskog rješenja dužan je, da prije stavljanja u promet programskog rješenja i obavljanja usluga održavanja Upravi dostavi podatke iz stava 2 ovog člana elektronskim putem.

Podaci iz stava 1 ovog člana su:

- 1) naziv i sjedište proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja;
- 2) naziv programskog rješenja koje je izrađeno, odnosno koje se održava; i
- 3) poreski identifikacioni broj proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja.

Nakon prijema podataka Uprava automatski određuje jedinstvenu identifikacionu oznaku proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja.”

Član 6

U članu 18 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako obveznik fiskalizacije u roku, iz stava 2 ovog člana, ne može ponovo da uspostavi rad fiksalnog servisa, dužan je da o tome obavijesti Upravu.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 7

U članu 26 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) ne obezbijedi funkcionalnost programskog rješenja iz člana 11 stav 1 (član 11 stav 3);”

Dosadašnje tač. 4 i 5 postaju tač. 5 i 6.

Član 8

U članu 27 stav 1 tačka 12 riječi: „stav 3” zamjenjuju se riječima: „stav 4”.

Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14) do 1. juna 2021. godine, ne preda kasu ovlašćenom servisu radi očitavanja stanja fiskalne memorije i o tome ne obavijesti Upravu (član 29 stav 1).”

Član 9

U članu 29 stav 1 riječi: „u roku od 90 dana, od dana početka primjene ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „do 1. juna 2021. godine“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Do predaje kase iz stava 1 ovog člana, obveznik fiskalizacije je dužan da evidenciju prometa vrši u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi („Službeni list CG”, broj 31/14).

Obveznik fiskalizacije koji nije vršio evidenciju prometa u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi („Službeni list CG”, broj 31/14), dužan je da uskladi svoje poslovanje u skladu sa ovim zakonom u roku od 150 dana od dana početka primjene ovog zakona.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 10

Član 31 mijenja se i glasi:

„Odredba člana 32 st. 8 i 9 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17 i 50/17) i Uredba o poreskoj registar kasi („Službeni list CG", broj 31/14) prestaju da važe 1. juna 2021. godine.”

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Broj: 33/20-3/11

EPA 94 XXVII

Podgorica, 20. januar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

125.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **Zakon o izmjeni Zakona o radu** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-102/3
Podgorica, 23.1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine ponovno izglasala

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O RADU**

Član 1

U Zakonu o radu („Službeni list CG“, broj 74/19) u članu 216 stav 1 mijenja se i glasi:
„(1) Opšti kolektivni ugovor, u skladu sa ovim zakonom, zaključiće se najkasnije do 31. decembra 2021. godine.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:19-1/20-2/7
EPA 58 XXVII
Podgorica, 20. januara 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednik,
Aleksa Bečić, s.r.

126.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-101/3

Podgorica, 23.1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Član 1

U Zakonu o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18 i 34/19) član 22 mijenja se i glasi:

„Za starješinu organa uprave može biti imenovano lice koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima.“

Član 2

U članu 24 stav 3 mijenja se i glasi:

„Lice koje vrši poslove iz kategorije visoki rukovodni kadar mora imati VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva.“

Član 3

U članu 26 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) nivo 1: načelnik, rukovodilac, drugo odgovarajuće zvanje – VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje četiri godine radnog iskustva;“

U tački 2 riječi: „pet godina“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“.

U stavu 2 riječi: „dvije godine radnog iskustva“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine radnog iskustva“, a riječi: „na poslovima rukovođenja ili sedam godina radnog iskustva na drugim poslovima“ brišu se.

U stavu 3 riječi: „šest godina“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“.

Član 4

U članu 28 stav 1 alineja 1 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „tri“.

U tački 1 alineja 2 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „dvije“.

U tački 1 alineja 3 riječ „dvije“ zamjenjuju se riječju „jedna“.

Član 5

U članu 29 stav 2 tačka 1 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „dvije“.

U tački 2 riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „jedna godina“.

U tački 3 riječi: „jedna godina“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci“.

Član 6

U članu 31 stav 1 tačka 2 riječi: „jedna godina“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci“.

Član 7

U članu 34 stav 1 alineja 6 poslije riječi „organu“ stavlja se tačka, a riječi: „i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.“ brišu se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 alineja 5 ovog člana, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.“.

U stavu 5 riječi: „i drugi“ zamjenjuju se riječima: „i posebni“.

Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 4, 5, 6, 7 i 8.

Član 8

Poslije člana 60 dodaje se novi član koji glasi:

„Posebni slučajevi razrješenja

Član 60a

Pored slučajeva iz člana 60 stav 2 ovog zakona, resorni ministar podnosi Vladi obrazloženi predlog za razrješenje starješine organa uprave, kada podaci iz redovnog godišnjeg izvještaja o radu organa uprave i stanju u oblastima rada za koje je osnovan, odnosno posebnog izvještaja organa uprave o preduzetim mjerama i njihovim rezultatima, ukazuju na nepravilnosti u radu tog organa.

Resorni ministar predlaže Vladi razrješenje starješine organa uprave i u slučaju nepodnošenja izvještaja iz stava 1 ovog člana, u skladu sa zakonom.“

Član 9

U članu 61 stav 3 mijenja se i glasi:

„Za vršioca dužnosti određiće se državni službenik iz organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, ili lice van organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za starješinu organa uprave, odnosno službe ili za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje“.

Stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5, 6, 7 i 8 postaju st. 4, 5, 6 i 7.

Član 10

U članu 122 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- ukoliko ne položi stručni ispit za rad u državnom organu u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa;“.

Dosadašnje al. 3 do 12 postaju al. 4 do 13.

Član 11

U članu 127 riječi: „iz člana 122 stav 1 al. 4 i 7“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 122 stav 1 al. 5 i 8“.

Član 12

Poslije člana 159 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 159a

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa i pravnih lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-2/20-4/14

EPA 72 XXVII

Podgorica, 20. januar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

127.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

Broj: 01-103/3

Podgorica, 23.1. 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Drugog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

**ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

Član 1

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19 i 82/20) u članu 74 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Direktoru zdravstvene ustanove iz st. 1 i 2 ovog člana prestaje mandat ukoliko je funkciju direktora obavljao više od dva puta u kontinuitetu ili sa prekidima.“

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

Član 2

Poslije člana 178 dodaje se novi član 178a koji glasi:

„Član 178a

Izbor direktora zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država odnosno opština a kojima je prestao mandat u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom izbora direktora iz stava 1 ovog člana prestaje mandat direktorima zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država odnosno opština koji su funkciju direktora obavljali više od dva puta u kontinuitetu ili sa prekidima.”

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 28-2/20-6/9

EPA 79 XXVII

Podgorica, 20. januara 2021.godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.